

t37_group_11
(TMGEv7NywAHMGwhVogGnhbUereQL3PVAp3e)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_group_11 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_group_11 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k13_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k14_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (\neg(\neg r1_xboole_0 X0 X1) \wedge (\forall X2. \neg(X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1))) \wedge (\neg(\exists X2. (X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1)) \wedge (r1_xboole_0 X0 X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in k13_group_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (k13_group_2 X0 X1 X2 = k13_group_2 X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow ((X1 \in k13_group_2 X0 X2 X1) \wedge \\ (X1 \in k14_group_2 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (\\ k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (m1_group_2 X2 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ (k1_group_11 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (k2_group_11 \\ X0 X1 X2 = ReplSep (toset (\lambda X3 : \iota.m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ X0)) (\lambda X3 : \iota.\neg r1_xboole_0 (k13_group_2 X0 X2 X3) X1) (\lambda X3 : \\ \iota.X3)))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (k1_group_11 \\ X0 X1 X2 = ReplSep (toset (\lambda X3 : \iota.m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ X0)) (\lambda X3 : \iota.r1_tarski (k13_group_2 X0 X2 X3) X1) (\lambda X3 : \\ \iota.X3)))) \end{aligned} \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 \\ X2 X0) \Rightarrow (r1_tarski (k2_group_11 X0 (k1_group_11 X0 X1 X2) X2) X1))) \end{aligned}$$